

# САГА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

2003 сыл  
КУЛУН ТУТАР  
27 КҮНЭ  
СУБУОТА  
№ 37 (8948)

Сонуннар

## УЛУУСКА – БУ КҮННЭРГЭ

Сонуннар

1992 сыллаахха Дьокуускайга А.Е. Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан культура уонна духовность киинин иһинэн норуот уусуран айымньытын сайыннарымыны, норуот маастардарын өйүүр уонна эдэр талааннары үүннэрэр сыаллаах "Симэх" галерея үлэтин сабалаабыта. Директорынан күн бүгүнгэ диэри биэр дойдулаахпыт Яна Викторовна Игнатьева, кылаабынай художнигынан Александр Николаевич Гоголев – Сагал Уус үлэтин сыйлааччылар. Бу кулун тутар ый 21 күнүгэр галерея уон сыллаах үлэтин түмүгүн көрөргө, кэлэр өтүгэр туох сыаллаах-соруктаах үлэлиригэр ананыммыт улуустартан норуот маастардарын айымньыларын быысталаах, "төгүрүк остуоллаах" "Ус саха үгэтин үйэтитимгэ" дигэн улахан дьаһал буолан ааста. Галерея үлэлээн кэлбит уок сылтан устата 200

### "СИМЭХ" 10 СЫЛА

араас таһымнаах (федеральной, республиканскай, куораттардаагы, улуустардаагы, персональнай, авторскай) быысталааччылар тэрийбит, 11 аан дойду таһымнаах быысталааччы кыттыбыт, 3 научнай-практическай конференцияны, 52 семинары, маастар-кылаастары үлэлэппит. Республика үрдүнэн 94 республиканскай суолталаах норуот маастардарын, 400 уусуран оноһуктар маастардарын үүннэрбит.

Ити дьаһалга бийиги улуустан норуот маастардара сөрүөһүттэр Е.С. Пинигина, А.С. Кривошапкина, И.С. Ноговицына, муосчут Р.М. Пинигин, тимир ууһа В.В. Игнатьева, туосчут А.Ф. Окочешникова, мас ууһа П.А. Варламов уонна "Ай" студия үлэһиттэрэ

кыттыыны ыллылар. Быысталааччы туруоруллубут үлэлэри "төгүрүк остуолга" олонор ырытыы буолла. Онон искусствоведтар З.И. Иванова, И.В. Покатилова, философ К.Д. Уткин, биллиилээх художниктар Духовность академиятын президеһэ А.Н. Осипов, РФ, СР народнай художнига А.П. Мунхалова уонна СР Художниктарын союһун председателэ Ю.В. Спиридонов санаа атастастылар. Культурага уонна духовнай сайдыыга министри солбуйааччы Н.М. Зайкова кыттынылар. Хардарыта санаа атастастытын, кизик кэлэстии түмүгүнэн, ус саха маастардарын үгэс буолбут оноһуктарынан, музейнай таһымнаах уонна сувенирнай үлэлэрин, аныгы олох сизригэр сөл түбэһиннэрэн салгыы сайыннарыахха дигэн түмүк оноһулунна.

Валентина ПИНИГИНА.

### ҮҮТ ХААЧЫСТЫБАТЫН ТУПСАРЫАБЫН

Мин Чурапчы үтүн собуотугар 21-с сылбын үлэлибин, билгин коллективнытыгар тохсубут. Сайынны икки сменанан үлэлибит. Чурапчы салиэнньэтин иһиттэн улсаска 350-тан тахса мал үт туттарар. Ону таһынан Болтоготтон уонна Төлөйтөн убаһас үтүнэн таһыллар. Сайын сройугар күнгэ 10-тан тахса тонна үт астанар. Асылт сылга барыта 1485 т үтү астаатыбыт. Мантан 389 тоннаттан араас үт астары: 191 т 40 бырыһаннаах, 144 т 20 бырыһаннаах сүөгэйи, 32 т пастеризованнай үтү, 9,6 т йогурту, 8,9 т мороженайы, 14 т суораты, 12 т быырпаһы уо. д. а., барыта 20-чэ суол 3 мөл. солкуобай сумалаах үрүг аһы онорон атыга таһардыбыт. Кэпсэтин барытынан 4 мөлүөһөннөх 50 т киһи сир арыта онгоһулунна.

Бу үрүг астарыт, арыбыт туруктара барыта туттарылар үт хаачыстыбатынан бийэһи тутулукаах. Дьэ, онон "Сага олох" хаһыат кулун тутар 3 күнүгөһү нүмэригэр таһыбыт "Чурапчы" ТХПК пресс-киинин "Киһи кыбыстар, сэтэр тон үтү" дигэн иһитиннэригэр савнай сөгүөх. Ону бийиги илэ көрө-билэ сылдыбыт. Ордук кэлин кэминэргэ том үт хаачыстыбата олус мөлөөтө. "Син-биер тутуоктара" дигэн сороктор үгэр кууларын даһаны тэбээбэккэ симэллэр. Ол түмүгэр араас комбикорм, туорах буддук тобоһо,

араас кир, сыыс барыта түбөһэр. Сороһор ыт кирбит тиһин суола кытта баар буолааччы. Ону кыһыйа, ыраастыы сатыыбыт. Ол барыта бийиги онто да суох ноһоруускалаах үлэбитин быһаардар, атактыыр.

Убаһас үтүнэн туттарааччылар сороһотор эмиэ флягалара олус кирдөөх, үттэрэ үчүгэйдик сийдэлэмнээх, сороһор аһыйбыт буолар. Ону тутумаары гынааха кизик айдааны тардаллар. Мантан иннэ үт ырааһыгар, хаачыстыбатыгар улахан суолта бизрээх табыллар. Ол иһин үтү суртаан тутар ордук буолуо этэ, сыанатыгар араастаһыны олохтоон. Олтон тон үтү туттарааччы куулун хайаан даһаны биркалаан аатын-суолун, миастэтин, бириэмэтин ыйан туттарыны олохтооһо. Очотугар ким хайдах үтү туттарара чөлү биллэ, эппиэтинэс үрдүө этэ.

Үрдүк хаачыстыбалаах, ыраас үлтүн үчүгэй арыы, үрүг ас онгоһуллара биллэр. Бу киһи доһуобуйатын, үт-харчы, аат-суол болтуруоһо. Ити хаһыака суруллубутун күрдүк, ангардас үт кирдөөһүттэн бийиги кооперативныт сүүһүнэн тыһыанча солкуобай харчыны сүгэрдэ.

Онон иһинки өттүгэр үт хаачыстыбатыгар, ырааһыгар улахан суолта бизрээх, туһардаахха табыллар.

М.АНДРЕЕВА, үт собуотун маастара.

### СУОТТУ МУЗЕЙЫГАР СЫРЫТТЫБЫТ

Соторутаабыта интернат-оскуола түөлбөтин кырдыабаастара Суотту музейын көрөн кэллибит. Айанньы суолбут тулата бэс, харыйа буолан күүбүнэн чөлгүөн турара үчүгэй сүрдөөх – сайынны санатар. Миэстэтигэр тинийиппит араас мааркалаах массыналар симсэн аһай тураллара сөхтөрдө.

Кириги билиэт улахан дьонго 50 солк., оболорго босхо эбит. Эдэркээн бабайы уоллаах кыыс баарабай балаһантан сабалана моһол ураһаны, кэрэ көстүүлээх танара дьэтигин, тыал миэлиһэтин, аһыс кырдылаах бабаарына дьэтиги, о.д.а. кэригэ сылдыһан сийлини билиһиннэрдилэр. Муус оноһукта-

ра курустаал таастаарар дьэнкирдэр, мэктиэтигэр күүбүнэн толбоннурар, араас бэйэлээх халлаанна харбаспыт сэргэлэр, эгинэ бэйэлээх фигуралар, кыыллар олох дьин бэйэлэринэн турар курдуктар.

Саамай үрдүк чыпчаалга 200 киһи киһирэп сайынны наһаа, хочоро 60 киһини хоннорор австрийскай дьыс, сүүһүнэн киһи киһирэн аһыйр кафетта бааллар. Үлэһиттэр сайынны оһуруот аһын арааһын олордоллорун, көмө хаһаайыстыбалаахтарын кэлсиһиллэр. Сайынны биз ыан кымыс онороллор эбит. Бэйэлэрэ күөл үөскэтинэн Кэбзэин соботун ыппыттара туһалаах буолбут. Былы-

рын күһүн мунхалаан 100 куул собону ылбыттар, бийыл харыстыыр сыалтан сыаньалыттар. Итин барытын бу комплекс салайааччыта Раиса Реасовна Кулаквоская үөрэхтө кэлсээтэ. Киһиэхэ сүрүн көмөлөһөөччү – интернат-оскуолабыт выпускнигата, итиннэ олохсуйан үлэли сылдыар Варвара Петровна Местникова.

Дуоһуһа сынньанан, итинник үтүө дойдуга баран кэлбиллэтигэр тэрийэн илдьэ сылдыбыт Ольга Петровна Кузьминага уонна эрэйэ суох айаннаппыт суопларбытыгар Афанасий Марковка барба махталбытын тиэрдэбит.

А. ЗАХАРОВА.



### БИҢИЭХЭ – ОПЫТ АТАСТАҤА

Горнай улуунун редакцията уонна типографията холбоһон редакционной-издательской холбоһук буолаллар. Киһилэргэ бу күнүгэ офсетнай бэчээккэ киһирэп оборудование бэрлиһиктээх. Итинэн сибээстэн "Сага олох" РИХ үлэтин тэрээһинин билсэ, офсетнай бэчээккэ киһирэп болоһиһыгэр опыт ыла делегация кэлэ сырытта. Икки күн устата үлэни-хамнаһы кытары билсэн бардылар.

"СО" корп.

Хаартыскага: офсетнай бэчээттир массыанна үлэлириги көрүү.

## Саха Республикатын народнай суруйааччыта, П.А.Ойуунускай аатынан Государственной бириэмэтин лауреата В.С.ЯКОВЛЕВ – Далан төрөөбүтэ 75 сылыгар аналлаах үбүлүөһүнэй дьаһаллар

### ПРОГРАММАЛАРА

Муус устар 1 күнүгэр В.С. Яковлев – Далан аатынан Кытаанахтаагы художественной-эстетическай орто оскуолаба:

10 ч. 00 м. – "Далан аабылара" научнай-практическай конференцияны аһыа.

10 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. – секцияларынан үлэ.

14 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. – конференция пленарнай чааһа.

17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. – конференцияны сабыы.

19 ч. 00 м. – «Түһүлгэ» Сыннаһан киһигэр суруйааччы В.С.Яковлевка – Даланга аналлаах аһыы киһэтэ.

Муус устар 2 күнүгэр Чурапчы салиэнньэтигэр: 10 ч. 00 м. – 14 ч. 00 м. – улуус оскуолаларын көрсүлүүлэрэ.

14 ч. 00 м. – улуустаагы муниципальной тэриллии баһылыга И.Н.Аммосов ыалдыттары кытта көрсүлүүтэ.

Бу дьаһалларга кыттыыны ылаллар: кэргэнэ Яна Викторовна, аймах-билэ дьонно, СР Суруйааччыларын союһун бырабылыанньатын председатели э. т. Н.Е.Винокуров – Урсун, суруйааччылар СР народнай поэта Н.И.Харлампьева, С.А.Полов – Сэмэн Тумат, В.Н.Егоров – Тумарча, С.Р.Данилов – Роман Данилов уо. д. а., ученайдар Гуманитарнай чинчийи институтун кылаабынай научнай со-

труднига, философскай наука доктора Д.Е.Васильева, институт научнай сотрудиһа А.А.Алексеева, СГУ профессора, филологическай наука доктора П.В.Максимова, филологическай наука доктора, СГУ профессора В.Б.Окорокова, М.С.Иванов – Багдарыын Сулба, Гуманитарнай чинчийи институтун старшай научнай сотрудиһа, философскай наука кандидата Г.В.Полов уо. д. а.

Улуус дьонно-сэргэтэ, нэһиликтэр баһылыктара, делегациялара, В.С.Яковлев – Далан үөрэппит оболоро, үбүлүөһүнэй дьаһалларга кэлэн кизик кыттыыны ыларгытыгар ыһырабыт!

Тэрийэр бөлөх.





Ыал олоҕо туруктаах буолу-  
тун ситийэр, оҕону илгинэ  
аба нитэр үрүйэхтэрин  
көбүлүүр сыаллаах С.А.Ново-  
родов аатынан Чурапчы орто  
оскуолатыгар соторутааһыта  
аҕалар конференциялара бу-  
лан ааста. Конференцияны Чу-  
рапчы салинньэтин дыһалта-  
тын баһылыгы солбуйааччы  
С.С.Морфунев киири тыһыан  
ааста.

Сыты проблемалары ту-  
руорар дириг ис хоһооннох  
дакылааттары мустубут аҕалар  
сэнээрэн иһиттилар. Ол кур-  
дук, улуустааһы үрэх управле-  
ниетын уопсай отделын началь-  
нига П.В.Божеданов "Аҕа - оҕо  
дьылбатын түстээчи", норуот  
педагогикатын ассоциациятын  
сэбиэтин председатели К.К.  
Пермяков "Аҕа тус байа холобу-  
рунан оҕотун иһиттэ", кини  
балыһа кылаабынай ыраһын  
солбуйааччы А.И.Коркин "Чу-  
рапчы улуутун оҕолорун доруу-  
буйаларын туруга", улуус  
байыаннай комиссара И.С.Да-  
нилов "Уол оҕону призывка ба-  
лэмнээһин, армияҕа ытыг",  
ис дьыала отделын начальни-  
гы солбуйааччы А.В.Слепцов

## Оскуола олоҕо

### АҒАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯЛАРА

"Административнай уонна холу-  
обунай буруй тахсытыгар  
төрөппүт эппитинэ", 400  
директорын научнай үлэҕэ со-  
лбуйааччы С.Д.Попов "Кэ-  
лингги 5 сылга үөрэххэ киири  
түмүктэре" дьин темаларга да-  
кылааттары оҕордулар.

Ол кэннэ үлэ үс секциянан  
барда. "Оҕону үлэҕэ иһити уон-  
на идэҕэ туһайылы" дьин тема-  
лаах секцияны С.Д.Попов са-  
лайан ытта. Манна 4 аҕа  
оҕолорун талааннарын,  
дыарыктарын тустарынан кэп-  
сэттилэр. Таксидермист А.А.  
Попов чуччаланы хайдах  
оҕорорун, оттон кыһа Самна  
урулуйдурун, пластинанын  
оҕорорун тустарынан кэпсэ-  
тилэр.

Н.К.Осипов дьин барт ин-  
терьезинэй дыарыктаах аҕа  
балараа ый устата бытылка  
иһигэр дьин оҕорбутун туһунан  
кэпсэтэ. Николай Кириллоич  
бу идэтинэн дыарыктаммыта  
20-тэн таһа сыл буолбут.

Бийиги: "Хайдах бытылка  
иһигэр оҕордун?" - дьин ый-  
ылыбытыгар "Тоһоһон саай-  
ан, дьин аҕылаатытан саҕала-  
ан оҕордун", - дьин эппиттэ-  
тэ. Оннук биер тоһоһону 2-3  
чаас саайар эбит. Кини иһини  
таһыан араас дыкһини бары-  
тын бытылка иһигэр оҕорор.

Е.З.Лебедев бизс кыыс  
оҕолоох, үс кыһа араас ку-  
раттарга ида ылаары үөрэнэ  
сыдыллар, икки кыһа Чурап-  
чы орто оскуолатыгар VI уонна X  
кылаастарга үөрэнэлэр. Лебе-  
девтэр 2 тыһымчалан таһа  
кинигэлээх библиотекалаастар.  
Ыал аҕата Егор Захарович  
урулуйуунан, хааргыжаба туһа-  
ринан, видеога устуунан  
себулээн дыарыктанар.

Суолгар идээтээх А.Н.Анти-  
пин VII-кэ үөрэнэр уолун хайдах  
техникаҕа сыһыаран үрэтэрин  
сырдата.

Суолга сэрэхтээх буолуу  
быраабылаларыгар, столарнай  
дыһалаҕа, повар идэтигэр,

байыаннай балэмгэ (НВГ) ос-  
куоланы бутэрэр оҕолорго эбии  
үрэтэри биэрэххэ сөп эбит  
дьин секция үлэтин түмүктэтэ.

Конференция кыттылаах-  
тара аҕоһой саалаҕа мустан  
секилар үлэлэрин түмүктэрин  
ырыттылар.

Бу дыһалга оҕолор  
оҕоһуктарын, кулинария ку-  
руһуотун, кинигэ быысталака-  
ра тардылынылар, оҕолор  
"Мин аҕам" дьин темаҕа өйтөн  
суруйуулар, урулуйуулар кон-  
ференция ис хоһоонун ситэрэн-  
хоторон биэрдилэр.

Оскуола социальнай педа-  
гога Л.И.Попова салайааччыла-  
х комиссия конференцияны  
бары өттүнэн толкуйдаан,  
үчүгэйдик тэрийбитин кыттаач-  
чылар бэлэтээтилэр. Оскуола  
директора Т.В.Павлова оҕо  
иһитигэр үчүгэйдик үлэ-  
лээр, холобурга сылдар  
төрөппүттэргэ Махтал сурукта-  
ры туттада.

Туура ТУРАНТАЕВА,  
Нина ТРОФИМОВА,  
Чурапчы орто оскуолатын  
XI кылааһын  
үөрэнээччилэрэ.

### БАСТЫҢ БУЛУЧУТ, СААҤЫТ, БИЕР ДӨЙДУЛААХПЫТ СПИРИДОН ИВАНОВИЧ ЯКОВЛЕВ БИРИИҤИГЭР ЧУРАПЧЫ УЛУУҔУН БУЛУЧУТТАРЫН БУЛТ СААТЫНАН ЫТЫҔЫГА ААДЫС КҮРЭХТЭННЭЭРИН БАЛАҤЫАННЫАТА

Ытытылар сирэ уонна бириэмэтэ: муус устар 12 күнү,  
күнүс 1 чаастан, Улун Күөл бөһүлүгэ.

Күрэхтэһини сыала-соруга:

1. Ытыт спордун улуус, республика олохтоохторугар пропа-  
гандалааһын.

2. Бастыг ытааччылары булуу, сааһыттар маастарыстыбала-  
рын үрдэтиги.

3. Булуһуттар обществоларын чилиэнэрин тэрээһиннээх  
сыннаһааннарын тэрийги.

4. С.И. Яковлев аатын үйэтити.

Күрэхтэһини тэрийээлэр: Сылап нэһилиэгин дыһалтата,  
нэһилиэк, улуус булуһуттарын уонна балыксыттарын обществолара.  
Күрэхтэһини аналлаах комиссия салайан ыттар.

Усулуобуйата:

Күрэхтэһингэ 12 калибрдаах автомат уонна 2 уостаах ханнык  
баҕарар саз көнүлүнэр.

Күрэхтэһин 3 көрүнгэ ытытылар:

1. «Олорор кус» - 45 м.

2. «Сүүрэн иһэр куобах» - 40 м.

3. «Көтөр тэриэлэ» - 30 м.

Хас көрүг аҕы кыттааччы туран эрэ иккилито ытар. Ытыт  
аҕы ботуруон бэрилэр. Байа ботуруона көнүлүмүөт.

Сааһын саатынан ытыгы күрэхтэһини балаһыанньата:

- сүүрэр дистанция - 15;

- сыла ыраада - 10 м.

Ким бадалаах барыта кыттар.

Кыттааччыга көрдөбүллэр:

1. Кыттааччы сааза регистрацияламмыт, сылааһы усунуоһа  
төлөһүүт буолуохтаах.

2. Саатын чехоллаах илдэ кэлиэхтээх.

3. Хас биердин кыттааччы булт саатыгар 200, салгы саатыгар  
50 салк. усунуоһу телүүр.

4. Кыттааччы сааттан сэрэхтээх буолуу быраабылатын ту-  
тууохтаах.

Кыһынылаахтары араас сыналаах бириктэр күтэллэр.

Билсэр телефоннар: 23-254, 23-209, 41-155.

Комиссия.

## ЭБЭРДӨЛӨННӨҔӨ

Күндү дьоммутун, Чу-  
рапчы салинньэтин  
олохтоохторун Екатерина  
Егоровна, Николай Николаевич  
Гаврильевичтар 50 сыл биергэ олохтот  
үбүлүйүтүтүн уонна  
Екатеринаны 80 сааһы-  
нан истинник эбэрдэли-  
бит!

Баҕарабыт кытаанак  
доруубуйаны, улун үйэни,  
үгүс үөрүүнү-көтүүнү.

Дьокуускайтан, Чурапчытан Викторовтар,  
Намтан Харитоновтар.



Ытыктыыр, таптыыр коллегабытын, ЧРОСИО сака  
тыһын уонна литературатын учууталын ОСИПОВА  
Екатерина Ивановна «Саха Республикатын  
үөрөххөрүтүн туйгуна» үрдүк ааты ылыһынан иһиттик,  
истинник эбэрдэлиһит!

Республикаҕа биллэр үрдүк научнай-методическай  
таһымнаах, идээтэр бэринилээх дьингээх учуутал  
буларгынан кыан туттабыт, оҕо дьобурун сайыанарыга  
сыралаах үлэтин үрдүктүк сыаналыбыт.

Үлэһэр өссө улукан ситиһинилэри, дьин кэргэнгэр  
дьолу-соргуну баҕарабыт.

Саха тыһын уонна литературатын учууталларын  
методическай холбоһуктара.

## УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГАЗЕТЫ «САГА ОЛОХ», ЗЕМЛЯКИ!

Убедительно просим напечатать в газете огромную  
благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и  
проведении выставки, посвященной 75-летию со дня рождения  
нашего дорогого мужа, отца, дедушки, художника-живописца,  
заслуженного деятеля искусства РС (Я) Афанасия Петровича  
Солыгина.

Благодарят также его коллеги и родные. Мы очень  
довольны тем, что так организованно, многосторонне, культурно  
было проведено это мероприятие. К этому присоединяются и  
приглашенные.

С наилучшими пожеланиями успехов, благополучия  
в семье и работе жена Н. П. Скорикова,  
дочери Л.А. Борисова, О.А. Скорикова.

### БИЛЛЭРИИ

Чурапчы салинньэтин биердилээн ыалларын ынахтарын  
искусственайдык сыаналээн буһатар өгөһү оҕоробут. Төлөбүр  
биер ынаа - 150 солк.

Мурун-Тыһымпыга, интернет-оскуола олохтоохторугар билсэр  
телефоннугут 41-632, Арбаа баска уонна «Сельхоз» томторун  
олохтоохторугар - 41-059, кинигэ уонна кини олохтоочуларга -  
41-462.

Тыа хаһаайыстыбатын управлениета.

## ТАКСИ ЕЖЕДНЕВНО!

Принимаем любые заказы от предприятий, орга-  
низаций, школ и частных лиц:

- юбилей, свадьбы и др.;
- Туристический экскурсионный центр отдыха «Маньчжата-  
ах» (Нижний Бестях);
- Туристический центр «Дружба» (Усть-Алданский улус,  
п. Соттинцы);
- Туристический центр «Орто Дойду»

Принимаем любые заказы на любые маршруты:

Амга - Ытык Кюель, Усть-Алдан - Алдан - Нерюнгри...

Скоро канькулы школьники, СПЕШИТЕ! Детям бесплатно  
мороженое! Уютно, комфортно доставим вас до адреса. Мя-  
гкие сиденья.

### ЧУРАПЧА - ЯКУТСК ЯКУТСК - ЧУРАПЧА

Тел.: Чурапча - 42-080, в Якутске - 45-04-33, 42-83-26.

Күн аҕын Чурапчы - Дьокуускай маршрутунаа дьону  
таһабыт. Симэһас кириһиллээрдээх. Адырктан ылабыт,  
задыркта илдьиһит.

Автобус Чурапчытан сарсыарда 4 ч. 30 мүн. уонна күнүс  
12 ч., Дьокуускайтан сарсыарда 10 ч. 30 мүн. уонна кыһа 17  
ч. 30 мүн. аһанныр. Билсэр телефоннар: Чурапчыга  
41-600, Дьокуускайга - 24-30-83.

## 42-292

Чурапча - Якутск - Чурапча  
Наша машина -  
к Вашим услугам!

### ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

4-5 апреля в с. Чурапча проводится республиканская олимпиада  
ЯГУ на целевые места. Обращаться по тел. 41-295.

Улусное управление образования.

### ЧААҤЫНАЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЛЭР ИСТИИЛЭРИГЭР!

Чурапчытааһы пенсионнай фонд управлениетыгар учуока  
тура илик чааһынай предпринимателлэр муус устар 5 күмүгэр  
дьэри кэпэн суһаллык учуока тураргытыгар ыгырабыт. Билсэр  
тел. 41-469.

Чурапчытааһы пенсионнай фонд  
персонифицированной учуотун группата.

### СҮТҮКТЭННИБИТ

Федосеев Егор Семенович аатыгар Чурапчытааһы ГАИ-нан 1993  
с. нам ыйын ыйын 12 күмүгэр бэрлиһит АГЕ сериялаах, 354341 №-  
дээх, «АВСЕ» категориялаах водительскай даһтабыранныа уонна  
2002 с. алтынны ый 9 күмүгэр бэрлиһит ТС 14 MB 205041 №-дээх  
регистрация сибидиэтэлиһитэ сүлүүттэринэн дьинэ сууктарынан  
аарыллылар.

Хаһыат тэрийээччилэр: Саха Республикатын Правительствота,  
улуус дыһалтата, редакция. Хаһыат сахалым тыһынан оптуорунуука,  
чэппиэргэ, субуотага таһсар. Хаһыат индекса: 54907

"Сага олох" редакциянай-издательскай холбоһук.  
Оффсетнай бачыт. Сакааһын № 37. Тираж 2657.  
28.03.2003 с. бачыкка бэриллэнэ.

Автор суругар этиллэр санаа  
редакция позициягар мэлдьин сөп түбэһэр  
буолбатах. Сурукка ыйылар чакчылар  
кырдыктаахтарыгар эппиэтинэһин  
автор тус байаһе сүтэр.

Редактор: Г.Г. ПОПОВ.  
ААДЫРЫСПЫТ: 678670,  
Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а".  
ТЕЛЕФОННАРЫТ:  
редактор - 41-332, отделлар - 41-265.  
E-mail: sangaoloh@churap.sakha.ru